



Agencija za računovodstvo, reviziju i usluge

„EURO-BIRO“ d.o.o. Sarajevo

Ul. Hifzi Bjelevca 86 – Ilidža

Tel: 033 765 121; fax: 033 765 120

euro.biro.doo@gmail.com

UDRUŽENJE NEŠTO VIŠE

**Finansijski izvještaji za godinu
koja je završila 31. decembra 2023.god.
sa izvještajem nezavisnog revizora**

Sarajevo, april, 2024. godine

UDRUŽENJE NEŠTO VIŠE
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila
na dan 31. decembra 2023. godine

Sadržaj	Strana
Izjava Uprave o odgovornosti	1
Rezultat revizije	2
Izvještaj o dobiti ili gubitku	5
Izvještaj o finansijskom položaju - aktiva	6
Opći podaci	7
Rezime značajnih računovodstvenih politika	9
Napomene uz finansijske izvještaje	15

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“
Ul. Trg Sabora Bosanskog 36
SARAJEVO
Dana: 30.04.2024. godine

Predmet: Izjava Uprave o odgovornosti

Ova izjava je data u vezi sa revizijom finansijskih izvještaja **Udruženja građana „NEŠTO VIŠE“ Sarajevo** za godinu koja je završila **31.12.2023. godine** u svrhu izražavanja mišljenja da li finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled finansijskog položaja **Udruženja građana „NEŠTO VIŠE“ Sarajevo** i rezultata rada za godinu koja se završila na taj datum, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Mi prihvatamo našu potpunu odgovornost za fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Mi potvrđujemo sa našim najboljim poznavanjem i uvjerenjem, sljedeće izjave:

- Nije bilo nepravilnosti koje uključuju menadžment ili zaposlene koji imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola ili koje su mogle imati značajan učinak na finansijske izvještaje.
- Mi potvrđujemo potpunost obezbijedene informacije koja se odnosi na identifikaciju povezanih strana.
- Finansijski izvještaji nemaju značajnih pogrešnih prikazivanja, uključujući propuste.

Nemamo planova ili namjera koji mogu da izmjene knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza koje se reflektuju u finansijskim izvještajima.

Udruženje ima zadovoljavajuće pravo svojine na sva sredstva i nema prava zapljene sredstava do isplate duga i prava zadržavanja imovine firme.

Evidentirali smo ili smo objavili, kako je prikladno, sve obaveze, stvarne i potencijalne.



Direktor:

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Izveštaj nezavisnog revizora

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Izveštaj nezavisnog revizora

Upravi Udruženja građana “NEŠTO VIŠE”

Rezultat revizije

Uvidom i revizorskim analizama utvrđeno je da: **prihvataju se finansijski izvještaji** te finansijski izvještaji u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijski položaj **Udruženja građana “NEŠTO VIŠE”** (Udruženje) na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate poslovanja za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmet revizije

Finansijski izvještaji Udruženja obuhvataju:

- izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2023. godine;
- izvještaj o dobiti ili gubitku za godinu završenu na taj dan;
- napomene uz finansijske izvještaje, koji uključuju značajne računovodstvene politike.

Osnova za mišljenje

Našu reviziju obavili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MRevS). Naše odgovornosti u skladu s tim standardima detaljnije opisane su u sekciji *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja, koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Nezavisnost

Nezavisni smo u odnosu na Ustavu u skladu sa Kodeksom etičkog ponašanja za profesionalne računovođe izdatim od strane Odbora za međunarodne standarde za računovođe („IESBA Kodeks“), kao i etičkim zahtjevima Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ispunili smo i naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa IESBA Kodeksom i etičkim zahtjevima Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za nadzor za finansijske izvještaje

Uprava Udruženja je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinitu i fer prezentaciju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i za one interne kontrole za koje Uprava utvrdi da su neophodne za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže značajno pogrešno prikazivanje, nastalo bilo uslijed prevare ili greške.

Prilikom pripreme finansijskih izvještaja, Uprava Udruženja je odgovorna za procjenu sposobnosti Ustanove da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje okolnosti vezanih uz vremensku neograničenost poslovanja, ako je to primjenjivo, te za korištenje vremenske neograničenosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako Uprava namjerava likvidirati Udruženje ili prestati sa poslovanjem ili nema realnu alternativu nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za nadzor odgovorni su za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Udruženja.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da dobijemo razumno uvjerenje o tome da li finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže značajno pogrešno prikazivanje, nastalo bilo uslijed prevare ili greške, te da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRevS uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje, ako ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prevare ili greške i smatraju se materijalnim, pojedinačno ili zbirno, ako se može razumno očekivati da utiču na ekonomske odluke korisnika donesenih na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MRevS, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, nastalog bilo uslijed prevare ili greške, kreiramo i sprovodimo revizijske procedure kao odgovor na spomenute rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji predstavljaju dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prevare veći je od rizika neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed greške, budući da prevara može uključiti tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešno prikazivanje podataka ili zaobilaženje sistema internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo kreirali revizijske procedure koje su primjerene u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti sistema internih kontrola Udruženja.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Izveštaj nezavisnog revizora

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

- Ocjenjujemo adekvatnost primijenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i objavljivanja izvršenih od strane Uprave.

Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene koncepta vremenske neograničenosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane Uprave, i na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, donosimo zaključak o tome da li postoji značajna neizvjesnost u pogledu događaja, odnosno stanja koji može da podstakne značajnu sumnju u sposobnost Udruženja da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji visok stepen neizvjesnosti, dužni smo da u našem revizijskom izvještaju skrenemo pažnju na odgovarajuća objavljivanja u finansijskim izvještajima, odnosno da, u slučaju neadekvatnih objavljivanja, modifikujemo naše mišljenje. Zaključke donosimo na osnovu revizijskih dokaza pribavljenih do datuma našeg revizorskog izvještaja. Ipak, budući događaji, odnosno stanja mogu dovesti do toga da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.

- Ocjenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja Udruženja, uključujući i objavljivanja da li finansijski izvještaji prikazuju transakcije i događaje na način koji obezbjeđuje realnu i objektivnu prezentaciju.

Između ostalog, mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor o planiranom obimu i vremenu revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući bilo kakve značajne nedostatke sistema internih kontrola uočene tokom naše revizije.

Revizorska kuća „Euro – biro“ d.o.o.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Direktor:



Ovlašteni revizor: Alen Hadžić

Sarajevo, april 2023. godine

OVLAŠTENI REVIZOR
HADŽIĆ ALEN
REG. BR. 3090030184

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Bilans stanja

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12.2023.	Od 01.01. do 31.12.2022.
	PRIHODI			
1.	Članarina	101	0	0
2.	Prihodi iz budžeta	102	0	21.540
3.	Humanitarni prihodi	103	1.014.408	900.923
4.	Prihodi od vlastite aktivnosti	104	5.719	24.167
5.	Finansijski prihodi	105	0	0
6.	Ostali prihodi i dobici	106	1.171	0
A.	<i>Ukupno prihodi</i>	107	1.021.298	946.630
	RASHODI			
1.	Troškovi materijala, energije i goriva	108	75.156	66.980
2.	Troškovi plaća i ostalih primanja	109	304.449	287.568
3.	Amortizacija	110	14.084	11.687
4.	Troškovi primljenih usluga	111	268.515	247.440
5.	Humanitarni rashodi	112	314.638	256.707
6.	Finansijski rashodi	113	393	0
7.	Ostali rashodi i gubici	114	23.488	32.035
B.	<i>Ukupno rashodi</i>	115	1.000.723	902.417
C.	<i>Višak prihoda nad rashodima</i>	116	20.575	44.213
D.	<i>Višak rashoda nad prihodima</i>	117	0	0
	OSTALI DOBICI I GUBICI			
1.	Efekti promjene fer vrijednosti nefinansijske imovine	118	0	0
2.	Efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine	119	0	0
3.	Ostalo	120	0	0
E.	<i>Ukupno Ostali dobici i gubici</i>	121	0	0
F.	<i>Ukupni višak prihoda nad rashodima</i>	122	20.575	44.213
G.	<i>Ukupni višak rashoda nad prihodima</i>	123	0	0

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Bilans uspjeha

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Redni broj	Pozicija	AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
	IMOVINA			
A.	Dugoročna imovina	001	218.354	209.950
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema	002	216.043	207.195
2.	Imovna s pravom korištenja	003	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine	004	872	0
4.	Nematerijalna imovina	005	0	0
5.	Biološka imovina	006	439	1.255
6.	Finansijska imovina i ulaganja	007	1.000	1.500
7.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	008	0	0
B.	Kratkoročna imovina	009	235.019	324.724
1.	Zalihe	010	0	0
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji	011	0	0
3.	Finansijska imovina	012	19.126	3.482
4.	Novac i novčani ekvivalenti	013	214.945	318.970
5.	Potraživanja za plaćeni PDV	014	35	23
6.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	015	913	2.249
C.	UKUPNO IMOVINA	016	453.373	534.674
	TRAJNI IZVORI I OBAVEZE			
A.	Trajni izvori	017	62.417	85.535
1.	Trajni izvori	018	0	0
2.	Rezerve	019	0	0
3.	Revalorizacijske rezerve	020	0	0
4.	Neraspoređeni višak prihoda	021	62.417	85.535
5.	Nepokriveni višak rashoda	022	0	0
B.	Dugoročne obaveze	023	335.273	447.821
1.	Finansijske obaveze	024	0	0
2.	Odgođeni prihod	025	335.273	447.821
3.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja	026	0	0
C.	Kratkoročne obaveze	027	55.683	1.318
1.	Finansijske obaveze	028	55.683	1.318
2.	Odgođeni prihod	029	0	0
3.	Obaveze za PDV	030	0	0
4.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja	031	0	0
D.	UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE	032	453.373	534.674

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Opći podaci o Udruženju

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Opći podaci o Udruženju

Prema Rješenju Ministarstva pravde u Sarajevu broj : RU-88/03 od 15.04.2023. godine Udruženje je registrovano i upisano u Registar udruženja na osnovu člana 8 i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (« Službeni glasnik BiH », br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. Stav 1. Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija (« Službeni glasnik BiH » br. 44/10 i 14/12).

Naziv udruženja:

Udruženje građana «NEŠTO VIŠE»

Удружење грађана « НЕШТО ВИШЕ»

Udruga građana « NEŠTO VIŠE »

Sjedište Udruženja prilikom registracije bilo je u Sarajevu, ul. Trg Sabora Bosanskog

Prema navedenom rješenju Ministarstva pravde, Udruženje predstavljaju

- Aleksandar Bundalo – Izvršni direktor Udruženja,
- Duško Cvjetinović – Zamjenik izvršnog direktora za administrativne poslove Udruženja,
- Vanja Sudar – Zamjenica izvršnog direktora za ljudske resurse, i
- Adem Lisičić – Zamjenik izvršnog direktora

Registracija kod Uprave za indirektno oporezivanje i Porezne uprave

Kod Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“ Sarajevo je registrovano kao PDV obveznik sa PDV brojem: 201540980004 . Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“ Sarajevo je registrovano kod Porezne uprave Federacije BiH Kantonalni ured Sarajevo sa identifikacijskim brojem: 4201540980004.

Osnovne aktivnosti

Udruženje je razvrstano prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti pod šifrom – 91.330 – Djelatnost ostalih članskih organizacija (nova šifra djelatnosti KD BiH 2010: 94.99).

Uprava

Aleksandar Bundalo	Izvršni direktor Udruženja,
Adem Lisičić	Zamjenik izvršnog direktora za zastupanje Udruženja u pravnom prometu,
Duško Cvjetinović	Zamjenik izvršnog direktora za administrativne poslove Udruženja.
Vanja Sudar	Zamjenica izvršnog direktora za ljudske resurse

Povezana pravna lica

EkoDizajn d.o.o čiji je osnivač Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“, vlasnički udio 100%

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Opći podaci o Udruženju

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Izjava o usklađenosti sa MSFI i osnova prezentacije finansijskih izvještaja

Izjava o usklađenosti sa MSFI

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). Pod MSFI se smatraju Odlukom objavljeni MSFI od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, a na temelju ovlaštenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH. Ovi standardi i tumačenja primjenjuju se u FBiH pri izradi finansijskih izvještaja.

Osnove za pripremu finansijskih izvještaja

Udruženje vodi svoju knjigovodstvenu evidenciju i sastavlja računovodstvene iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 83/09) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u FBiH, Pravilnikom o kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni kontnog okvira, Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i finansijskom poslovanju te u skladu sa ostalim Pravilnicima, Odlukama i smjernicama.

Finansijske izvještaje je ovjerila Močević Dragana – certificirani računovođa, licenca broj : 7442/5.

Finansijski izvještaji prezentirani su u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM). Konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za Euro (1 EUR = 1,95583 KM).

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja.

Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu historijskog troška. Historijski trošak se općenito zasniva na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu.

Rezime značajnih računovodstvenih politika prema MRS i Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH

Priznavanje prihoda

Prihodi se priznaju na akrealnoj osnovi po fer vrijednosti naknade koja je primljena ili se potražuje umanjeni za iznose diskonta, rabata i drugih popusta datih kupcu i iznosa naplaćenih u ime treće strane.

Prihod od finansiranja projekata na osnovu donacija, dotacija i subvencija se priznaje kada se transakcija dogodi i realizuje priliv.

Prihod od usluga se priznaje kada se usluga izvrši.

Prihod od finansiranja je prihod koji nastaje korištenjem sredstava pravnog lica - Udruženja po osnovi kojih se ostvaruju kamate, tantijemi ili dividende. Prihod od kamata se priznaje na osnovi razmjernog vremena, tantijemi na akrealnoj osnovi i u skladu sa ugovorom, a dividenda kada je ustanovljeno pravo Udruženja na dividendu.

Priznavanje rashoda

Rashodi u finansijskim izvještajima priznaju se na bazi sučeljavanja sa odnosnim prihodima.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po nabavnoj vrijednosti umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti, ako ga ima. Troškovi uključeni u materijalna stalna sredstva sadrže njihovu fakturnu cijenu i sve direktno povezane troškove za dovođenje sredstva u radno stanje za upotrebu.

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom.

Amortizacija je porezno dopustiv reshod ako se obračunava na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, kako slijedi:

	Vijek trajanja
nematerijalna sredstva	5 godina,
kompjuteri	3-5 godina,
inventar	5-7 godina,
uredska oprema	5-8 godina,

Zalihe

Zalihe se vrednuju u bilansu stanja po nižoj od sljedeće dvije vrijednosti – nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja) ili neto prodajnoj vrijednosti.

Nabavna vrijednost/cijena koštanja zaliha obuhvaća sve troškove nabave, troškove konverzije (proizvodnje) i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Neto prodajna vrijednost zaliha je procijenjena prodajna cijena zaliha tokom redovnog poslovanja umanjena za troškove dovršenja i procijenjene troškove neophodne da se obavi prodaja.

Kada se zalihe prodaju, njihov se knjigovodstveni iznos priznaje kao rashod u onom periodu u kojem se priznaje i s njima povezani prihod. Iznos bilo kojeg otpisa (vrijednosti) zaliha na neto prodajnu vrijednost i svih eventualnih gubitaka zaliha knjiži se kao rashod u periodu kad je nastao otpis ili gubitak.

Iznos bilo kojeg eventualnog poništenja otpisa zaliha, koji proizlazi iz povećanja neto prodajne vrijednosti, knjiži se kao smanjenje iznosa zaliha priznatih kao rashod u periodu u kojem je došlo do poništenja.

Nabavna vrijednost zaliha utvrđuje se primjenom metode ponderiranog prosječnog troška. Udruženje koristi istu metodu za sve svoje zalihe koje su slične vrste ili koje se u Udruženju upotrebljavaju u slične svrhe.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac obuhvata novac u blagajni i depozite po viđenju.

Novčani ekvivalenti predstavljaju kratkoročna, visokolikvidna ulaganja koja se brzo konvertuju u gotovinu uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti. Obično rok dospijeca tih ulaganja nije veći od tri mjeseca.

Finansijski instrumenti

Finansijski instrument je svaki ugovor koji uzrokuje nastanak finansijskog sredstva za Udruženje i finansijske obaveze ili vlasničkog instrumenta za drugo pravno lice. Finansijski instrumenti čine, između ostalog, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, novac, ostala ulaganja, zajmovi i krediti kao i obaveze prema dobavljačima i ostale finansijske obaveze. Finansijski instrument se priznaje ukoliko Udruženje postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uslovi instrumenta. Finansijski instrumenti se vrednuju u skladu sa MRS primjenjivim u FBiH.

Razgraničenja

Kratkoročna razgraničenja iskazuju se po osnovu: unaprijed plaćenih troškova, unaprijed obračunatih prihoda, obračunatih a neplaćenih rashoda i unaprijed naplaćenih i odloženih prihoda.

Dugoročna razgraničenja iskazuju se po osnovu obaveza za koje se može očekivati da će nastati u budućim periodima ili u vezi sa kojima može postojati određena neizvjesnost, bilo u pogledu njihovog nastanka, bilo u pogledu njihove veličine.

Finansijski rashodi

Troškovi kamata se priznaju kao troškovi tekućeg perioda i ne kapitaliziraju se.

Transakcije u stranim valutama

Ove transakcije izražene su u konvertibilnim markama (KM) upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije.

Monetarna sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti na datum bilansa preračunate su u KM upotrebom kursa važećeg na taj dan. Koriste se kursne liste Centralne banke BiH.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“
Rezime značajnih računovodstvenih politika

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija te dobiti ili gubici nastali prilikom preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama po kursu različitom od onog po kom su početno priznati ili iskazani u ranijim finansijskim izvještajima, priznaju se u bilansu uspjeha perioda u kojem su nastale.

Oporezivanje

Obračun poreza i doprinosa vrši se u skladu sa zakonskim propisima koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Povezane stranke

Povezana stranka - stranka je povezana s Udruženjem ako:

(a) izravno ili neizravno preko jednog ili više posrednika, stranka:

(i) kontrolira, kontrolirana je, ili je pod zajedničkom kontrolom pravne osobe (to uključuje matično društvo i/ili ovisna društva),

(ii) posjeduje udjel u pravnoj osobi, koji joj omogućava značajan utjecaj nad pravnom osobom,

(iii) vrši zajedničku kontrolu nad pravnom osobom;

(b) stranka predstavlja pridruženo društvo (prema definiciji iz MRS-a 28 Ulaganja u pridružena društva) u pravnoj osobi;

(c) stranka predstavlja zajedničko ulaganje u kojem je pravna osoba sudionik u zajedničkom ulaganju (vidjeti MRS 31 Udjeli u zajedničkim pothvatima);

(d) stranka je član ključnog upravljačkog osoblja pravne osobe ili njezinog matičnog društva;

(e) stranka je uži član obitelji bilo kojeg pojedinca navedenog pod (a) ili (d);

(f) stranka predstavlja pravnu osobu čija kontrola, zajednička kontrola, značajni utjecaj ili glasačko pravo se nalaze, izravno ili neizravno kod pravne osobe pod (d) ili (e); ili

(g) stranka predstavlja penzioni plan u korist zaposlenih u pravnoj osobi ili svakom drugom subjektu koji za nju predstavlja povezanu stranku.

Uprava je upoznata sa zakonskom obavezom za sačinjavanje studije transfernih cijena za sve transakcije između povezanih lica. Studijom se treba utvrditi da li je ispoštovano u potpunosti načelo "van dohvata ruke" za sve transakcije između povezanih strana.

Studija u zaključku treba da nedvosmisleno utvrdi da li je bilo odstupanja od uobičajenih tržišnih uslova poslovanja kao i podatak da li treba vršiti korekcije podataka kroz porezni bilans.

Značajne računovodstvene procjene i pretpostavke

Kod primjene računovodstvenih politika opisanih u Poglavlju 3 Uprava donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utječu na iznose imovine i obaveza, a koje se ne

mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na ranijim i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procjenjenih.

Procjene i pretpostavke stalno se preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko utiču na tekući i buduće periode.

Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na finansijske izvještaje

Vijek trajanja opreme

Kao što je opisano u Poglavlju 3 Uprava pregleda procjenjeni vijek trajanja opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Rezervisanja

Kao što je opisano, rezervisanja se priznaju ako Udruženje trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz predhodnih perioda i ako postoji vjerovatnoća da će morati podmiriti navedenu obavezu. Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena iznosa potrebnog za podmirenje obaveze na dan bilansa stanja, uzevši u obzir rizike nesigurnosti vezane za obavezu.

Metodologija, polazne osnove za provođenje revizijskih procedura i interna kontrola

Procedure vršenja eksterne – nezavisne revizije je provedena u skladu sa metodologijom revizorske kuće „Euro-biro“ d.o.o. Sarajevo. Revizija je provedena u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima i u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Predrevizijske radnje su provedene u koordinaciji sa Službom za računovodstvo i likvidaciju kroz postupke sačinjavanja plana vršenja revizije po segmentima, uz angažovanje na prikupljanju i prezentiranju računovodstvene dokumentacije i analize računovodstvene evidencije.

Okosnica rada eksternog revizora je Uprava Udruženja, certificirani računovođa i osoblje Udruženja.

Rad interne kontrole bazira se dijelom na široko prihvaćenom modelu sistema internih kontrola od pet komponenti i to:

- kontrolnog okruženja,
- procjene rizika,
- kontrolnih aktivnosti,
- informacija i komunikacija,
- monitoringa.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“
Rezime značajnih računovodstvenih politika

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Politike i procedure su uspostavljene u cilju jačanja interne revizije i kontrole i uobličeni su kroz niz akata, pravilnika, odluka, uputstava i smjernica. Od Opštih aktaka (pravilnici i odluke), koji treba da su predmet interne kontrole, su:

- Statut Udruženja,
- Pravilni o računovodstvu,
- Pravilnik o finansijskom poslovanju,
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o uslovima poslovanja,
- Izveštaj o poslovanju Udruženja i izvršenju projekata,
- Pravilnik o nabavkama roba i usluga,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o službenim putovanjima,
- Pravilnik o sukobu interesa,
- Sistematizacija radnih mjesta,
- Ugovori o radu,
- Klasifikacija poslova i radnih zadataka uposlenika,
- Pravilnik o stalnim sredstvima i načinu obračuna amortizacije,
- Odluka o blagajničkom maksimumu.

Iako je sistem interne revizije i kontrole razvijen i ima primjenu kroz niz kontrolnih postupaka, u cilju očuvanja imovine, Revizor preporučuje ažuriranje pravilnika, odluka i ostalih akata, kao i donošenje ostalih neophodnih politika uz konsultacije sa pravnim savjetnikom i partnerima.

Udruženje se opredijelilo za iskazivanje sredstava po trošku pribavljanja.

Prilikom provođenja revizijskih procedura kroz postupke analiza, testiranja i procjena, revizor je koristio računovodstvenu dokumentaciju i računovodstvenu evidenciju koju mu je korisnik usluga stavio na raspolaganje i to:

- Dnevnik knjiženja,
- Kartice glavne knjige,
- Analitičke kartice kupaca,
- Analitičke kartice dobavljača,
- Naloge za knjiženje,
- Blagajničke izvještaje,
- Pregled KUF-a i KIF-a,
- Ulaznu i izlaznu računovodstvenu dokumentaciju,
- Izvodi iz poslovnih banaka,
- Popis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza,

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“
Rezime značajnih računovodstvenih politika

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

- Zapisnike, odluke, zaključke i druge službene zabilješke,
- IOS-e,

Revizor je vršio komunikaciju sa Upravom i računovodstvom elektronskim putem i vršio je direktni uvid u računovodstvenu dokumentaciju, računovodstvenu evidenciju i akta Udruženja.

Revizija je provedena u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima i u skladu sa Kodeksom profesionalne etike računovođa. Revizijske procedure zahtijevaju da se Revizor uvjeri da u finansijskim izvještajima nema pogrešno iskazanih materijalno značajnih stavki. Revizija uključuje preglede stanja na temelju testiranja i uzoraka, odabira postupaka uz provjere dokaza u pogledu iznosa i njihovo objavljivanje u navedenim finansijskim izvještajima.

Finansijski izvještaji za 2023. godinu kao predmet revizorove pažnje su:

- Bilans uspjeha,
- Bilans stanja,
- Bilješke uz finansijske izvještaje

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Napomene uz finansijske izvještaje

Pribavljanje stalnih sredstava se evidentira u poslovnim knjigama po historijskom trošku pribavljanja istih. Udruženje može da se opredijeli da iskazuje sredstva po trošku pribavljanja. Udruženje vrši procjenu vijeka trajanja stalnih sredstava i na osnovu utvrđenog vijeka korištenja istih, vrši se utvrđivanje stopa amortizacije i obračun ispravke vrijednosti. Ispravka vrijednosti stalnih sredstava obračunata je u obračunskom periodu u izosu od KM 14.083,73.

Stanje stalnih sredstava po nabavnoj vrijednosti je KM 356.036,87, alikvotni iznos ispravke vrijednosti je KM 137.682,55 pa je stanje stalnih sredstava po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 31.12.2023. godine KM 218.354,32.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	31.12.2022.	31.12.2023.
	KM	KM
1 Gotovina na transakcijskim računima	315.770,36	214.945,49
2 Gotovina na deviznim računima	3.199,53	0,05
3 Gotovina u blagajni	0,00	0,00
Ukupno	318.969,89	214.945,54

Novčana sredstva na transakcijskim računima kod poslovne banke

Stanje novčanih sredstava na transakcijskim računima su iskazani u donjoj tabeli:

Konto	O P I S	Iznos	
		31.12.2022. god	31.12.2023.god.
10100	TRN glavni račun	25.884,65	37.324,47
10101	TRN 3387202219829289	1.448,27	5.991,06
10102	UniCredit NV Kartica	588,60	1.500,18
10103	TRN 3386902268501091	86.578,32	66.156,97
10104	TRN NLB	30.608,34	830,20
10106	TRN 3387202219830938	14.046,80	1.224,31
10107	TRN 3387202219832781	144.948,69	35.513,49
10114	TRN 3387202245029598	11.646,69	0,60
10118	TRN 3387202219834527	20,00	50.000,00
10119	TRN 3387502222207132	0,00	10.143,51
	Ukupno:	315.770,36	214.945,49

Udruženje posluje sa NLB bankom kao i UniCredit bankom, kod koje ima otvoren jedan glavni transakcijski račun i pojedinačne transakcijske račune za pojedinačne projekte. Transakcijski računi za projekte, nakon što se projekti okončaju, isti se gase. Stanje novčanih sredstava na transakcijskim računima kod poslovne banke na dan 31.12.2023. godine su KM 214.945,49

Uvidom u računovodstvenu dokumentaciju i računovodstvenu evidenciju, uporednim pokazateljima, uvidom u ugovore za pojedine projekte konstatovano

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

je da se sredstva namjenski troše. Nije zabilježeno značajnije odstupanje u izvršenju pojedinih projekata.

Novčana sredstva u blagajni

Uvidom u računovodstvenu dokumentaciju i evidenciju utvrđeno je da je stanje novčanih sredstava – gotovina u blagajni kako slijedi:

Konto	O P I S	Iznos	
		31.12.2022.god.	31.12.2023.god.
10000	Glavna blagajna	0,00	0,00
	Ukupno:	0,00	0,00

Uvidom u blagajničke dnevnik utvrđeno je da je stanje novčanih sredstava u „glavnoj“ blagajni KM 0,00, a stanje novčanih sredstava u „namjenskoj“ blagajni je bilo također KM 0,00.

Putem blagajne, isplatom u gotovom novcu, vrši se isplata za sitne račune (parking, nabavka kancelarijskog materijala, uplata sitnih računa, plaćanje troškova reprezentacije, kupovina sudskih i drugih taksi, plaćanje usluga taksi prevoza, isplata putnih troškova i sl.).

Trajni izvori

U obračunskom periodu, Udruženje je ostvarilo višak prihoda nad rashodima. Višak prihoda nad rashodima iz prethodnih obračunskih perioda iskazan je kao neraspoređeni višak prihoda. Struktura trajnih izvora je kako slijedi :

konto	O P I S	Iznos	
		2022.godina	2023.godina
2000	Trajni izvori – kapital	0,00	0,00
2010	Rezerve	0,00	0,00
2020	Neraspoređeni višak prihoda	85.535,31	41.842,39
2030	Neraspoređeni višak rashoda	0,00	0,00
2810	Odloženi prihodi	447.820,72	335.273,32
	Ukupno :	533.356,03	377.115,71

Višak prihoda nad rashodima ostaje iskazano u poslovnim knjigama kao nepokriveni višak prihoda nad rashodima.

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze su obaveze iz poslovanja obračunskog perioda a koje nisu izmirene sa danom 31.12.2022. godine. Struktura kratkoročnih obaveza je kako slijedi:

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

konto	O P I S	Iznos	
		2022. godina	2023. godina
300	Obaveze prema dobavljačima	1.318,18	1.197,19
301	Obaveze po osnovu plata i doprinosa	(8,63)	54.430,27
302	Obaveze po osnovu poreza	(865,96)	55,70
309	Ostale tekuće obaveze	0	0
320	Kratkoročne finansijske obaveze	0	0
340	Obaveze za PDV	(12,42)	0
	Ukupno kratkoročne obaveze	431,17	55.683,16
	Ukupno kratkoročne obaveze nakon preknjiženja pretplata	1.318,18	55.683,16

Obaveze po osnovu plaća, naknada plaća i doprinosa imaju sljedeću strukturu:

konto	O P I S	Iznos		
		Plaćeni iznos	Obračunati iznos	Stanje na 31.12.2022.
30100	Obaveze za neto plaće	91.808,16	91.808,09	(0,07)
30101	Obaveze za neto plate – RS	79.757,25	79.757,25	0,00
30110	Obaveze za topli obrok	13.251,99	13.251,99	0,00
30120	Obaveze za prevoz	5.162,00	5.162,00	0,00
30130	Obaveze za regres	0,00	0,00	0,00
30131	Obaveze za autorske ugovore	3.600,10	3.600,10	0,00
30132	Obaveze za ugovore o djelu	38.489,37	38.488,68	(0,69)
30133	Obaveze za ugovore – nerezidenti	20.780,10	20.780,22	0,12
30134	Obaveze za putne troškove	5.625,11	5.617,12	(7,99)
30136	Obaveze prema partnerima	0,00	54.438,90	54.438,90
	Ukupno obaveze prema zaposlenim i dr. licima	258.474,08	312.904,35	54.430,27

Obaveze po osnovu plaća, naknada plaća, doprinosa i ostalih davanja po osnovu plaća, poreza na plaće i naknada po osnovu obračunatih plaća, su isplaćene sa zadnjim obračunskim mjesecom pa je iznos iskazanih obaveza 0 KM. Iskazane su neizmirene obaveze prema partnerima u iznosu od KM 54.438,90.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Obaveze po osnovu poreza i drugih davanja imaju sljedeću strukturu:

konto	O P I S	Iznos	
		2022.godina	2023. godina
302	Obaveze za poreze i naknade	0,00	55,70
	Ukupno obaveze	0,00	55,70

Stvorene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za angažovane zaposlenike i vanjske saradnike su na kraju obračunskog perioda KM 55,70.

Struktura ostalih tekućih obaveza je kako slijedi:

konto	O P I S	Iznos	
		2022.godina	2023. godina
30970	Obaveze po osnovu Fonda solidar	0	0
30990	Obaveze po osnovu ugovora o djelu	0	0
30991	Obaveze po osnovu autorskog honor	0	0
30992	Obaveze po osnovu ugovora - stranci	0	0
	Ukupno obaveze	0	0

Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2023. godine su imale vrijednost od KM 55.683,16.

Prihodi obračunskog perioda

Prihodi obračunskog perioda imaju sljedeću strukturu:

konto	O P I S	Iznos 2023. god.
41100	Prihodi iz budžeta	0
41200	Prihodi od donacija	1.014.407,74
41701	Prihodi od kamata	16,58
41704	Prihodi od zakupa prostora	5.551,28
41705	Ostali prihodi	151,01
41802	Prihodi od pozitivnih k.r. i zaokruživanj	1.171,09
	Ukupno prihodi	1.021.297,70

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Prihodi obračunskog perioda, iskazani u gornjoj tabeli prema pojedinim projektima, imaju ukupnu vrijednost KM 1.021.297,70 i zabilježili su povećanje u odnosu na prihode prethodnog obračunskog perioda za KM 74.691. Aktuelni donatorski ugovori kao i aktivnosti na ugovaranju novih ukazuje na stabilnost prihoda.

Rashodi obračunskog perioda

Udruženje je u obračunskom periodu imala sljedeće rashode i troškove:

konto	O P I S	Iznos 2022. godina
400	Materijal i energija	75.156,05
401	Usluge	268.514,62
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	304.448,51
403	Amortizacija	14.083,73
404	Finansijski rashodi – kursna razlika	393,26
405	Putni troškovi	2.466,94
406	Humanitarni rashodi	314.638,27
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	674,19
408	Ostali rashodi	20.347,35
	Ukupno rashodi obračunskog perioda	1.000.722,92

Uvidom u računovodstvenu dokumentaciju i evidenciju ustanovljeno je da su rashodi i troškovi obračunskog perioda zasnovani na vjerodostojnoj dokumentaciji i potkrijepljeni odgovarajućim odlukama, aktima i izvještajima te putnim nalogima i obračunima.

Analitički pregled rashoda obračunskog perioda je kako slijedi:

konto	O P I S	Iznos 2022. godina
40000	Potrošena energija	1.553,07
40001	Kancelarijski materijal	2.815,94
40002	Promotivni materijal	7.309,88
40004	Troškovi materijala za higijenu	380,25
40008	Ostali materijali po projektima	47.554,22
40010	Utrošeni materijal za transp.sredstva	34,00
40011	Troškovi putem blagajn	15.508,69
40100	Usluge na izradi i doradi učinaka	4.556,99

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

40102	Grafičke usluge	2.112,60
40103	Troškovi hrane za mačke i pse	1.914,00
40110	Prijevozne i povezane usluge	2.843,25
40120	Usluge tekućeg održavanja i zaštite	507,65
40122	Ostale usluge održavanja	2.517,65
40123	Usluga održavanja stalnih sredstava	953,62
40124	Usluge registracije službenog vozila	1.089,62
40125	Usluge kasko osiguranja	671,51
40126	Usluge prevoda teksta	1.440,00
40130	Poštanske usluge	84,10
40131	Telefonske usluge	7.311,62
40132	Usluge brze pošte	100,20
40133	Usluge interneta	1.888,21
40134	Web hosting	269,10
40140	Zakupnine i zajednički režijski troškovi	6.820,00
40141	Rentanje sale i opreme – projekti	4.711,66
40142	Najam vozila	22.039,50
40146	Usluge servisa fiskalnog uređaja	102,95
40147	Najam parkinga	3,00
40152	Troškovi reklame	100,00
40161	Troškovi naknada autorskog ugovora	4.732,07
40162	Troškovi naknada ugovora o djelu	45.106,10
40163	Troškovi ugovora – nerezidenti	23.296,78
40164	Troškovi naknada za putne troškove	6.000,00
40180	Rashod za utrošeni gas	1.890,00
40181	Rashod za utrošenu vodu	2.096,11
40182	Rashod za odvoz smeća	580,80
40184	Usluge ispumpavanja septičke jame	1.322,10
40185	Usluge dopuen ACC uređaja	249,45
40190	Ostale vanjske usluge	80.951,00
40191	Bankarske usluge	1.236,18
40192	Advokatske usluge	240,00
40195	Troškovi knjigovodstvenih i revizijskih u	37.722,18
40196	Ostale bankarske usluge	1.054,62
40200	Troškovi bruto plata	160.673,39
40201	Troškovi bruto plata RS	125.358,13
40210	Naknada za topli obrok	13.251,99
40220	Naknada za prevoz	5.162,00

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

40300	Amortizacija	14.083,73
40401	Premije osiguranja	393,26
40501	Prevoz za SP u zemlji	766,24
40502	Smještaj za SP u zemlji	90,00
40511	Prevoz za SP u inostranstvu	103,65
40512	Smještaj za SP u inostranstvu	1.389,46
40520	Ostali troškovi SP	117,59
40609	Ostali humanitarni rashodi po projektima	6.000,00
40610	Stali humanitarni rashodi AMICA EDUCA	5.3752,68
40611	Ostali humanitarni PRONI	233.784,37
40612	Ostali humanitarni rashodi Edukon	20.000,00
40616	Ost.hum.rash. Ud.razvoj unapr.i	6.815,92
40617	Ost.hum.rash. Udruženje Most	6.822,60
40619	Ost.hum.rash. Vijeće mladih FBiH	6.991,80
40621	Ost.hum.rash. Oml.org. Mali princ	6.992,09
40622	Ost.hum.rash. Udruga za razv.okol i	7.040,99
40623	Ud. Postkonfiktna istraživanja Sa	6.614,82
40643	Klimaterm	7.000,00
40644	Rashod stipendiranja	1.200,00
40750	Takse	674,19
40810	Troškovi konverencija, tren (smještaj)	4.016,90
40812	Troškovi konferencija, tren (hrana)	2.115,38
40890	Ostali rashodi	1.940,59
40891	Ostali rashodi (kursne razlike,zaokruž)	12.274,48
	Ukupno rashodi obračunskog perioda	1.000.722,92

Udruženje ostvaruje prihode i izmiruje obaveze po osnovu osnovne registrovane djelatnosti a na osnovu vjerodostojne računovodstvene dokumentacije, zakonskih propisa koji se primjenjuju u F BiH i Opštih akata. Rashodi se odnose na sve projekte po principu konsolidovanih izvještaja. Neke od rashoda nije moguće precizno vezivati za pojedine projekte, dok je određene rashode i troškove obuhvatio određeni projekat. Zbir svih projekata, koji su u cjelosti ili dijelom realizovani u obračunskom periodu zajedno sa fiksnim – opštim troškovima poslovanja, predstavljaju ukupne rashode obračunskog perioda.

Računovodstvene politike

Izveštajni okvir

Zasebni finansijski izvještaji Udruženja pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 83/09). Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine, standardi finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine („F BiH“) su Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja („MSFI“) usvojeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde („IASB“), koji su oficijelno prevedeni i objavljeni na bosanskom jeziku od strane ovlaštenog računovodstvenog tijela.

Udruženje primjenjuje sve MSFI sa izmjenama i interpretacijama usvojenim od strane IASB-a i Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje, kao i sve povezane interpretacije, prateće instrukcije, objašnjenja i vodiče.

Vremenska neograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji pripremljeni su pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja što podrazumijeva da će Udruženje biti sposobna realizovati potraživanja i podmiriti obaveze u normalnom toku poslovanja.

Načelo historijskog troška

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška.

Mjerenje fer vrijednosti

Fer vrijednost je cijena koja bi se dobila za prodaju ili bi bila plaćena za prijenos obaveza u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum mjerenja, bez obzira na to je li ta cijena direktno uočljiva ili procijenjena koristeći drugu tehniku procjene vrijednosti. U procjeni fer vrijednosti imovine ili obaveza, Udruženje uzima u obzir karakteristike imovine ili obaveza kada bi učesnici na tržištu uzeli u obzir ove karakteristike kod određivanja cijene imovine ili obaveza na datum mjerenja.

Fer vrijednost imovine ili obaveze mjeri se koristeći pretpostavke koje bi primjenjivali učesnici na tržištu prilikom definisanja cijene imovine ili obaveze, pretpostavljajući da učesnici na tržištu djeluju u njihovom ekonomskom interesu.

Mjerenje fer vrijednosti nefinansijske imovine uzima u obzir sposobnost učesnika u tržištu da generiše ekonomske benefite koristeći imovinu na najveći i najbolji mogući način ili prodajući je drugom učesniku na tržištu koje će na taj isti način koristiti tu

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

imovinu. Udruženje koristi metode procjene koje su prikladne u datim okolnostima i za koje je dostupna dovoljna količina podataka da bi se izmjerila fer vrijednost, maksimalno povećavajući upotrebu svih relevantnih uočljivih ulaznih jedinica i minimizirajući upotrebu neuočljivih ulaznih jedinica.

Sva imovina i obaveze za koje je izmjerena ili opisana fer vrijednost u finansijskom izvještaju kategorisana je unutar hijerarhije fer vrijednosti. Hijerarhija na osnovu najnižeg nivoa ulaznih jedinica koji je značajan za mjerenje fer vrijednosti, je opisana kako slijedi i to:

- Nivo 1 – kotirane (nekorigovane) cijene na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze;
- Nivo 2 – tehnike vrednovanja kod kojih je najniži nivo ulaznih podataka, koji je značajan za mjerenje fer vrijednosti, direktno ili indirektno uočljiv; i
- Nivo 3 – tehnike vrednovanja kod kojih je najniži nivo ulaznih podataka, koji je značajan za mjerenje fer vrijednosti, neuočljiv.

Za imovinu i obaveze koje se priznaju u finansijskim izvještajima po fer vrijednosti na trajnoj osnovi, Udruženje utvrđuje postoje li prenosni između nivoa u hijerarhiji ponovnom procjenom kategorizacije (na osnovu najnižeg nivoa ulaznih podataka koji je značajan za mjerenje fer vrijednosti u cjelini) na kraju svakog izvještajnog perioda.

Usvajanje novih i izmjenjenih računovodstvenih standarda

Udruženje je obavezno da vrši procjenu efekata primjene novih Standarda na finansijski rezultat. Udruženje je u obračunskom periodu donijelo Odluku da se primijenjuju MRS/MSFI za mala i srednja preduzeća.

Novi standardi, koji su prvi put primijenjeni u obračunskom periodu:

- Izmjena MSFI 1 „Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja“ – izmjene koje rezultiraju iz godišnjih poboljšanja MSFI-jevima za period 2018-2020. godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine),
- Izmjena MSFI 3 „Poslovne kombinacije“ – veza sa konceptualnim okvirom izvještavanja (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine),
- Izmjena MSFI 9 „Finansijski instrumenti“ – Dodaci koji objašnjavaju koje naknade subjekt uključuje kada primjenjuje „10%“ test – u vezi sa procjenom prestanka priznavanja finansijske obaveze (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine),
- MRS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ – Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza: ograničenje izmjena MRS-a 1 u cilju poboljšanja klasifikacije

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

duga i drugih obaveza kao kratkoročnih ili dugoročnih (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine),

- MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ – Nekretnine, postrojenja i oprema: Prilivi prije namjeravane upotrebe: Izmjene zabranjuju subjektu netiranje troška sticanja i bilo kojeg priliva od prodaje imovine, u periodu dovođenja imovine na lokaciju i u stanje neophodno za namjeravanu upotrebu. Umjesto navedenog, subjekt priznaje u cjelosti prilive od prodaje takve imovine, odnosno trošak sticanja kroz bilans uspjeha (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine),
- MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“ – Štetni ugovori – troškovi ispunjenja ugovora: Izmjene definišu koji troškovi trebaju biti uključeni u subjektovu procjenu da li će ugovor biti štetan (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine),
- MRS 41 „Poljoprivreda“ – Godišnja poboljšanja MSFI-a za period 2018-2020. – dodatak ukida zahtjeve subjektima da isključe novčani tok od oporezivanja kada mjeri fer vrijednost biološke imovine koristeći metodu sadašnje vrijednosti (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2022. godine)

Primjena ovih standarda nije imala značajan uticaj na Udruženje u trenutnom ili budućim periodima izvještavanja i na predvidljive buduće transakcije.

Novi standardi i tumačenja koji su objavljeni a nisu još usvojeni

- MRS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ (dugoročne obaveze sa klauzulama u ugovoru – dodaci MRS-u 1) – ovi dodaci objašnjavaju kako obavezujući uslovi koje subjekt mora ispuniti u periodu od 12 mjeseci nakon izvještajnog datuma utiču na klasifikaciju obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2024. godine),
- MRS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ – Klasifikacija obaveza kao tekuće ili dugoročne – dodaci MRS-u 1 (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2024. godine)
- MSFI 16 „Najmovi“ (dodaci MSFI-u 16) – Ovi dodaci objašnjavaju kako prodavac – korisnik lizinga naknadno mjeri transakcije prodaje i lizinga koje zadovoljavaju zahtjeve iz MSFI 15 koji se obračunavaju kao prodaja (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2024. godine)
- Izmjene i dopune MRS-a 7 i MSFI-ja 7 – Aranžmani za finansiranje dobavljača – objavljeno u maju 2023 a stupa na snagu 01.01.2024.
- Izmjene i dopune MRS 21 – Nemogućnost razmjene – objavljeno u augustu 2023 a stupa na snagu od 01.01.2025.
- Izmjene i dopune MSFI-ja 10 i MRS 28 – Izmjene vezano za prodaju ili unos u imovini između investitora i pridruženog društva ili zajedničkog poduhvata objavljeno u septembru 2014. a odgođeno na neodređeno vrijeme

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Uporedni podaci

Finansijski izvještaji uključuju uporedne podatke za godinu koja je završila 31. decembra 2023. godinu.

Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine

Na svaki datum izvještajnog perioda Udruženje preispituje da li postoje naznake da je došlo do umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Ako postoje takve naznake, ili ukoliko se zahtijeva godišnje testiranje na umanjenje vrijednosti, Udruženje procjenjuje nadoknadivi iznos sredstva. Zavisno koji iznos je veći, nadoknadivi iznos sredstva je ili fer vrijednost sredstva umanjena za troškove otuđenja ili upotrebna vrijednost sredstva. Nadoknadivi iznos se utvrđuje za individualno sredstvo, osim ukoliko to sredstvo ne generiše novčane tokove koji su većim dijelom nezavisni od onih generisanih od drugih sredstava ili grupe sredstava. Kada knjigovodstveni iznos sredstva premašuje nadoknadivi iznos, smatra se da je vrijednost sredstva umanjena i ista se otpisuje od nadoknadivog iznosa.

Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se u izvještaju o dobiti ili gubitku u kategoriji troškova koja je konzistentna sa funkcijom sredstva čija je vrijednost umanjena.

Prethodno priznati gubitak uslijed umanjenja vrijednosti se poništava samo ukoliko je došlo do promjene u pretpostavkama korištenim za utvrđivanje nadoknadive vrijednosti sredstva nakon priznanja zadnjeg gubitka vrijednosti.

Rezervisanja

Udruženje priznaje rezervisanje ako ima sadašnju obavezu (pravnu ili izvedenu) koja je nastala temeljem prošlih događaja, ako postoji vjerovatnoća da će za podmirenje obaveze biti potreban odliv resursa, i ako se pouzadno može procijeniti iznos.

Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Rezervisanja se otpuštaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odliv ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerovjatan, rezervisanje se otpušta.

Naknade zaposlenima

U ime svojih zaposlenih, Udruženje plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziono, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu. Udruženje plaća

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

navedeni porez i doprinose u korist institucija Federacije Bosne i Hercegovine, na federalnom i kantonalnom nivou.

Nadalje, topli obrok, prijevoz i regres se plaćaju u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u izvještaju o dobiti ili gubitku u periodu u kojem su nastali troškovi plata.

Oporezivanje

Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekućeg poreza na dobit i odgođenog poreza.

Tekući porez na dobit

Tekuća poreska obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju o dobiti ili gubitku, jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koji su oporezivi ili odbitni u drugim godinama, kao i stavke koje nikad neće biti oporezive ili odbitne. Tekuća poreska obaveza Udruženja izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum izvještajnog perioda.

Odgođeni porez na dobit

Odgođeni porez jeste iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat na osnovu razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze. Odgođene porezne obaveze generalno se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj se vjeruje da će oporeziva dobiti biti raspoloživa i za koju se mogu iskoristiti privremene razlike.

Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine procjenjuje se na svaki datum izvještajnog perioda i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerovatno da će biti raspoloživ dostupan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela iznosa porezne imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije imovine. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist izvještaja o dobiti ili gubitku, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se i odgođeni porez također iskazuje u okviru ostale sveobuhvatne dobiti ili kapitala.

Odgođena porezna imovina i obaveze se prebijaju kada se odnose na poreze na dobit nametnute od strane iste poreske vlasti i ako Udruženje može i ima namjeru podmiriti poreze na neto osnovi.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Finansijski instrumenti

Finansijska imovina

Klasifikacija

Udruženje klasifikuje svoju finansijsku imovinu u sljedeće mjerne kategorije:

- ona koja je naknadno mjeri po fer vrijednosti (ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [„OSD“] ili kroz dobit ili gubitak [„DG“]), i
- ona koja je mjeri po amortizovanom trošku.

Klasifikacija zavisi od poslovnog modela Udruženja za upravljanje finansijskom imovinom, kao i ugovorenim uslovima za novčane tokove.

Za imovinu mjerenu po fer vrijednosti, dobiti i gubici će biti priznati ili kroz DG, ili kroz OSD. Za ulaganja u instrumente kapitala koji se ne drže za trgovanje, ovo će zavisiti od toga da li je Udruženje napravila neopoziv izbor u momentu početnog priznavanja da instrumente kapitala vodi po fer vrijednosti kroz OSD.

Udruženje reklasifikuje dužničke instrumente onda i samo onda kada promijeni svoj poslovni model za upravljanje tom imovinom.

Priznavanje i prestanak priznavanja

Redovna kupovina i prodaja finansijske imovine priznaje se na datum trgovanja, tj. datum na koji se Udruženje obvezuje na kupovinu ili prodaju sredstva. Finansijska imovina se prestaje priznavati kada su prava primanja novčanih tokova istekla ili su prenešena, a Udruženje je prenijelo sve rizike i koristi.

Mjerenje

Pri početnom priznavanju, Udruženje mjeri finansijsku imovinu po fer vrijednosti plus transakcijski troškovi koji su direktno pripisani nabavci finansijske imovine, u slučaju da finansijska imovina nije iskazana po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (FVDG). Transakcijski troškovi finansijske imovine po FVDG priznaju se kao rashodi u izvještaju o dobiti ili gubitku.

a) Dužnički instrumenti

Naknadno mjerenje dužničkih instrumenata zavisi od poslovnog modela Udruženja za upravljanje imovinom i karakteristikama novčanih tokova od sredstva. Naknadno mjerenje dužničkih instrumenata zavisi od poslovnog modela Udruženja za upravljanje imovinom (tj. da li je cilj Udruženja isključivo naplata ugovorenih novčanih tokova od

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

imovine, ili naplata i ugovorenih novčanih tokova i novčanih tokova od prodaje sredstva ili nijedno od ova dva modela) i karakteristike novčanog toka sredstva (tj. da li novčani tokovi predstavljaju samo plaćanje glavnice i kamate („SPPI“ test).

Postoje tri mjerne kategorije u koje Udruženje klasifikuje svoje dužničke instrumente.

Amortizovani trošak: Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih novčanih tokova, pri čemu novčani tokovi predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po amortizovanom trošku. Kamatni prihod od ove finansijske imovine je uključen u finansijski prihod, uz upotrebu metodu efektivne kamatne stope. Bilo koja dobit ili gubitak koji proizilaze iz prestanka priznavanja direktno se priznaje u izvještaj o dobiti ili gubitku, i iskazuje se unutar ostalih prihoda/(rashoda). Kursne razlike i gubici od umanjenja vrijednosti iskazani su kao zasebne stavke u izvještaju o dobiti ili gubitku.

Na dan 1. januara 2023. i 31. decembra 2023. godine, sva finansijska imovina Udruženja klasifikovana je u ovu kategoriju:

- potraživanja;
- ugovorna imovina;
- odobreni krediti;
- depoziti u bankama;
- novac i novčani ekvivalenti;
- ostala finansijska imovina.

FVOSD (Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit): Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih novčanih tokova i zbog prodaje finansijske imovine, pri čemu novčani tokovi predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po FVOSD.

Udruženje ne posjeduje finansijsku imovinu klasifikovanu u ovu kategoriju.

b) Instrumenti kapitala

Udruženje naknadno mjeri sve instrumente kapitala po fer vrijednosti. Kada je Uprava Udruženja izabrala da prezentira dobitke i gubitke od fer vrijednosti instrumenata kapitala kroz OSD, nakon prestanka priznavanja imovine ne vrši se naknadna reklasifikacija dobitaka i gubitaka od fer vrijednosti u izvještaj o dobiti i gubitku. Dividende od takvih ulaganja nastavljaju se priznavati u izvještaj o dobiti ili gubitku kao ostali prihod, nakon što se uspostavi pravo Udruženja da primi uplate.

Promjene u fer vrijednosti finansijske imovine po FVDG priznaju se unutar ostalih prihoda/(rashoda) u izvještaju o dobiti ili gubitku, onako kako je primjenjivo. Troškovi umanjenja vrijednosti (i otpuštanja umanjenja vrijednosti) instrumenata kapitala mjenjenih po FVOSD nisu zasebno iskazani od ostalih promjena fer vrijednosti.

Udruženje ne posjeduje finansijsku imovinu klasifikovanu u ovu kategoriju.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Umanjenje vrijednosti

Za dužničke instrumente koji se vode po amortizovanom trošku ili po FVOSD, Udruženje procjenjuje očekivane kreditne gubitke („ECL“) na osnovu budućih informacija. Primijenjena metodologija procjene umanjnja vrijednosti zavisi od toga da li je došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika.

Mjerenje ECL-a odražava: (i) nepristrasan i vjerovatni ponderisani iznos koji se određuje procjenom raspona mogućih ishoda, (ii) vremenskom vrijednošću novca i (iii) svim razumnim i dostupnim informacijama koje su dostupne bez nepotrebnih troškova na kraju svakog izvještajnog perioda o prošlim događajima, trenutnim uslovima i prognozama budućih uslova.

Za potraživanja od kupaca i ugovornu imovinu, bez značajne komponente finansiranja, Udruženje primjenjuje pojednostavljeni pristup dozvoljen po MSFI 9 i mjeri očekivane gubitke uslijed umanjnja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora, a od početnog priznavanja potraživanja. Udruženje koristi matricu ispravke vrijednosti po kojoj se gubici uslijed umanjnja vrijednosti izračunavaju za potraživanja od kupaca shodno njihovoj starosnoj strukturi ili periodima njihovog dospijeca.

Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina prikazani su u izvještaju o finansijskom položaju neto od ispravke vrijednosti za ECL.

Da bi se izmjerili očekivani kreditni gubici, potraživanja od kupaca i ugovorna imovina grupišu se na osnovu zajedničkih karakteristika kreditnog rizika. Analiza neoporavka provodi se za prethodne periode da bi se utvrdio opći omjer ulaska u status neispunjavanja obaveza („default“).

U cilju utvrđivanja stope default-a za dati vremenski interval, iznos otpisanih potraživanja poredi se sa iznosom preostalih potraživanja. Istorijske stope gubitaka su prilagođene kako bi odražavale tekuće i buduće informacije o makroekonomskim faktorima koji utiču na sposobnost kupaca da izmire potraživanja. Gubici uslijed umanjnja vrijednosti se izračunavaju uzimajući u obzir historijsku stopu default-a, prilagođenu za uticaj budućih informacija, i iznos preostalih potraživanja na datum izvještajnog perioda, za svaki vremenski interval.

Zaokruživanje iznosa

Svi iznosi objavljeni u finansijskim izvještajima i napomenama su zaokruženi na najbliži cijeli iznos, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

Ključne računovodstvene procjene i prosudbe

Priprema finansijskih izvještaja zahtijeva korištenje računovodstvenih procjena koje će, po definiciji, rijetko biti jednake stvarnim rezultatima. Uprava također mora primijeniti prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Udruženja.

Ova napomena daje pregled područja koja su uključivala viši stepen prosudbe ili složenosti, te stavke koje su vjerojatnije materijalno prilagođene zbog procjena i pretpostavki koje su se pokazale pogrešnim. Detaljne informacije o svakoj od ovih procjena i prosudbi uključene su u ostale napomene zajedno s podacima o osnovici za izračun svake stavke u finansijskim izvještajima.

Pored toga, ova napomena takođe objašnjava gdje je došlo do stvarnih prilagođavanja u ovoj godini kao rezultat greške i promjena u prethodnim procjenama.

Značajne procjene i prosudbe

Oblasti koje uključuju značajne procjene ili prosudbe su:

- procjena fer vrijednosti određene finansijske imovine,
- procjena fer vrijednosti zemljišta i zgrada, i investicijskih nekretnina,
- procijenjeni vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine,
- procjena rezervisanja za sudske postupke,
- procjena rezervisanja za naknade zaposlenima,
- procjena rezervisanja za garancije,
- priznavanje prihoda i raspodjela cijene transakcije,
- umanjenje vrijednosti finansijske imovine,
- opcije otkazivanja i produženja u ugovorima o najmu.

Procjene i prosudbe kontinuirano se preispituju. Temelje se na historijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja koji mogu imati finansijski uticaj na Udruženje i za koje se vjeruje da su u takvim okolnostima razumni.

Procjena fer vrijednosti određene finansijske imovine

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu određuje se primjenom tehnika vrednovanja. Udruženje koristi svoju prosudbu za odabir raznih metoda i pravi pretpostavke koje se uglavnom temelje na tržišnim uslovima koji postoje na kraju svakog izvještajnog perioda.

Tehnike koje se za vrednovanje finansijskih instrumenata uključuju:

- korištenje kotiranih tržišnih cijena ili kvota prodavača za slične instrumente, i
- za ostale finansijske instrumente – analiza diskontovanih novčanih tokova.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Nivoi fer vrijednosti i druge informacije o mjerenju fer vrijednosti finansijske imovine objavljeni su u Napomeni.

Procjena fer vrijednosti stalnih sredstava – nematerijalnih sredstava i opreme

Udruženje donosi nezavisna vrednovanja za svoje investicijske nekretnine barem jednom godišnje, a za nematerijalna sredstva i opremu (klasifikovane kao nekretnine, postrojenja i oprema) najmanje svake tri godine.

Na kraju svakog izvještajnog perioda, Uprava treba da ažurira svoju procjenu fer vrijednosti svake opreme u upotrebi, uzimajući u obzir najnovija nezavisna vrednovanja.

Uprava treba da utvrđuje vrijednost imovine unutar raspona razumnih procjena fer vrijednosti.

Najbolji dokaz o fer vrijednosti su tekuće cijene na aktivnom tržištu sličnih nekretnina. Ukoliko informacije o tekućim cijenama nisu dostupne, Uprava razmatra informacije iz različitih izvora, uključujući:

- tekuće cijene na aktivnom tržištu za nekretnine različite prirode ili nedavne cijene sličnih nekretnina na manje aktivnim tržištima, prilagođene da odražavaju te razlike,
- projekcije diskontovanog novčanog toka temeljene na pouzdanim procjenama budućih novčanih tokova,
- predviđanja kapitaliziranih prihoda zasnovanih na procijenjenom neto prihodu tržišta nekretnina i stopi kapitalizacije izvedenu iz analize tržišnih dokaza.

Procijenjeni vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina i nematerijalne imovine

Procjena vijeka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine je predmet prosudbe na osnovu iskustva sa sličnom imovinom. Buduće ekonomske koristi utjelovljene u imovini konzumiraju se uglavnom putem korištenja. Međutim, drugi faktori, kao što su tehnička ili komercijalna zastarjelost i istrošenost, često rezultiraju smanjenjem ekonomskih koristi utjelovljenih u imovini. Uprava procjenjuje preostali vijek upotrebe u skladu s trenutnim tehničkim uslovima imovine i procijenjenim periodom u kojem se očekuje da će imovina kreirati koristi za Udruženje. Razmatraju se sljedeći primarni faktori: (a) očekivano korištenje imovine; (b) očekivano fizičko habanje, koje zavisi od operativnih faktora i programa održavanja; i (c) tehnička ili komercijalna zastarjelost koja proizlazi iz promjena u tržišnim uslovima.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Kada bi se procijenjeni vijek upotrebe razlikovao za 10% od procjena Uprave, uticaj na amortizaciju za godinu koja je završila 31. decembra 2022. bilo bi povećanje/smanjenje iste.

Procjena rezervisanja za sudske postupke

Iznos priznat kao rezervisanje za sudske sporove je najbolja procjena naknade koja je potrebna za izmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, kada je vjerovatnoća izmirenja veća od vjerovatnoće da neće doći do izmirenja obaveza.

O eventualnim sudskim postupcima protiv Udruženja na dan 31. decembra 2022. godine Udruženje je sačinilo detaljnu analizu i procjenu i nema iznosa koji bi mogli značajno uticati na finansijske izvještaje.

Procjena rezervisanja za otpremnine pri odlasku u penziju

Sadašnja vrijednost obaveza za otpremnine pri odlasku u penziju zavisi o mnogim pretpostavkama korištenim u aktuarskom izračunu.

Pretpostavke korištene pri utvrđivanju rezervisanja uključuju diskontnu stopu. Udruženje treba da određuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. To je kamatna stopa koja se treba koristiti za određivanje sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih odliva za koje se očekuje da će biti potrebni za podmirenje otpremnina pri odlasku u penziju. Prilikom utvrđivanja odgovarajuće diskontne stope Udruženje uzima u obzir kamatne stope državnih obveznica koje imaju rokove dospjeća, približne uslovima vezanim za otpremnine pri odlasku u penziju.

Ostale ključne pretpostavke za rezervisanja baziraju se dijelom na trenutnim tržišnim uslovima i na historijskim podacima vezanim za zaposlene u Udruženju.

Procjena rezervisanja za garancije

Uprava procjenjuje rezervisanja za buduće zahtjeve po garancijama na temelju historijskih podataka, kao i posljednje trendove, što može značiti da se podaci o prethodnim troškovima mogu razlikovati od budućih zahtjeva. Pretpostavke nastale u odnosu na trenutni period konzistentne su sa onima u prethodnoj godini.

Faktori koji mogu da utiču na informaciju o procijenjenim zahtjevima uključuju uspješnost inicijativa Udruženja u poboljšanju produktivnosti i kvaliteta, kao i troškove rezervnih dijelova i troškova rada.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Priznavanje prihoda i raspodjela cijene transakcije

Udruženje je priznalo prihode po osnovu primljenih donacija za godinu koja je završila 31. decembra 2022. godine.

Ovo specifično pravo je dato, jer je to prihod od donatora koji se u skladu sa Ugovorom i planom raspoređuje na vremenski period za koji je ugovorena raspodjela donacije.

Na osnovu sistema osiguranja kvaliteta, Udruženje je uvjeren da je kvalitet usluga takav da će stopa nezadovoljstva biti beznačajna. Uprava je utvrdila da vrlo vjerovatno neće biti raskida ugovora i da neće doći do značajnih poništenja u iznosu priznatog prihoda. Stoga je prikladno priznati prihod u tim transakcijama tokom 2022. godine, budući da se kontrola dobra prenosi na korisnike. Poeni omogućavaju materijalna prava korisnicima koja ne bi dobili bez sklapanja ugovora. Stoga, obećanje omogućavanja poena korisnicima je odvojena izvršiva obaveza.

Umanjenje vrijednosti finansijske imovine

Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti finansijske imovine zasniva se na pretpostavkama o riziku ulaska u status neizmirivanja obaveza i stopama očekivanog gubitka. Udruženje vrši prosuđivanje pri kreiranju ovih pretpostavki i odabiru ulaznih parametara u izračunu umanjenja vrijednosti, na osnovu historije Udruženja, postojećim tržišnim uslovima, kao i na budućim procjenama na kraju svakog izvještajnog perioda. Detalji o ključnim pretpostavkama i ulaznim parametrima korištenim u izračunu. Gubici od umanjenja vrijednosti finansijske imovine priznati su u izvještaju o dobiti ili gubitku, dok su stanja ispravke vrijednosti za gubitke objavljeni.

Opcije otkazivanja i produženja u ugovorima o najmu

U određivanju trajanja najma, Uprava uzima u obzir sve činjenice i okolnosti koje stvaraju ekonomski poticaj za primjenu opcije produženja ili nekorištenje opcije otkazivanja. Opcije produženja (ili periodi nakon opcija otkazivanja) uključuju se u trajanje najma samo ako je za razumno izvjesno da će se produžiti (opcija produženja) ili se neće otkazati (opcija otkazivanja). Procjena je li razumno izvjesno da će Udruženje koristiti opciju produženja ili neće iskoristiti opciju otkazivanja vrši se onovo ukoliko dođe do značajnog događaja ili značajne promjene okolnosti koje utječu na ovu procjenu i pod kontrolom je Udruženja.

Upravljanje finansijskim rizikom

Poslovanje Udruženja nije izloženo tržišnom riziku (uključujući valutni rizik i rizik kamatne stope), kreditnom riziku i riziku likvidnosti.

Osnovana djelatnost Udruženja je vezana za svakodnevne životne potrebe građana, tako da nije podložno uticajima sezone ili drugih oscilacija na tržištu.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Tržišni rizik

Poslovanje Udruženja nije primarno izloženo finansijskim rizicima promjena kurseva stranih valuta i kamatnih stopa.

Valutni rizik

Udruženje obavlja određene transakcije u stranim valutama.

Udruženje vrši transakcije u valuti EUR. Budući da je konvertibilna marka (BAM) službeno vezana za EUR, Udruženje nije izložena riziku promjene kursa EUR. Udruženje također vrši transakcije u USD valuti a uticaj valutne promjene iskazuje u poslovnim knjigama.

Rizik kamatne stope

Udruženje nije izložena riziku kamatne stope budući da ne uzima pozajmice i nema ugovora sa obavezom plaćanja kamata.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da ugovorna strana neće ispuniti svoje obaveze po finansijskom instrumentu ili ugovoru s korisnicima, što dovodi do finansijskog gubitka. Kreditni rizik proizlazi iz novca i novčanih ekvivalenata i potraživanja. Kreditnim rizikom se upravlja na individualnoj osnovi.

Udruženje upravlja i analizira kreditni rizik za svakog svog novog korisnika, analizirajući izvore finansiranja i mogućnosti plasiranja neophodne pomoći, prošlo iskustvo i druge dostupne faktore.

Knjigovodstveni iznosi finansijske imovine evidentirane u finansijskim izvještajima, umanjani za ispravke vrijednosti, ne prikazuju izloženost Udruženja kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti bilo kojeg pribavljenog kolaterala.

Rizik likvidnosti

Udruženje upravlja rizikom likvidnosti održavanjem dovoljno novčanih sredstava kako bi se ispunile obaveze po dospijeću.

Politika Udruženja za upravljanje likvidnošću uključuje projiciranje novčanih tokova u glavnim valutama (BAM, EUR i USD) i uzimajući u obzir nivo likvidnih sredstava potrebnih za ispunjavanje ovih obaveza.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje nema obaveza po osnovu kratkoročnog zaduženja po osnovu pozajmica kao i činjenicu da nema značajne obaveze prema dobavljačima, a prisutan je podatak o rezgraničenim prihodima i rashodima, izvršen je obračun zaduženosti kako bi se procijenilo da li je Udruženje izloženo riziku likvidnosti.

Stavljanjem u omjer kratkoročne obaveze u odnosu na tekuća sredstva, dobili smo zanemarljiv koeficijent zaduženosti:

0,23 - što predstavlja koeficijent koji ne može ugroziti tekuću likvidnost.

Stavljanjem u omjer ukupno zaduženje u odnosu na ukupna sredstva, dobijemo koeficijent zaduženosti 1,79 i kreće se u iskustveno prihvatljivim granicama. Imajući u vidu činjenicu da su donatori obezbijedili sredstva za pokriće ugovorenih projekata, procjena je da Udruženje neće obustaviti poslovanje u narednih 12 mjeseci.

Tabele u nastavku analiziraju finansijske obaveze Udruženja u relevantnim grupama po ročnosti na osnovu njihovih ugovornih dospijeca. Iznosi prikazani u tabeli su ugovorni nediskontovani novčani tokovi.

	Do 1 godine	Preko 1 godine	Ukupni ugovoreni novčani tokovi	Knjigovo- dstveni iznos
Na dan 31. decembra 2023.				
Obaveze prema dobavljačima	1.197,19	-	1.197,19	1.197,19
Obaveze za primljene avanse				
Obaveze po uzetim kreditima i druge obaveze	-	-	-	-
Kratkoročna razgraničenja	-		-	-
Ukupno:	1.197,19	-	1.197,19	1.197,19

Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijskih instrumenata Udruženja koji se mjere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi

Udruženje ne posjeduje finansijske instrumente koji se mjere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi.

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Nepomene

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Fer vrijednost finansijskih instrumenata Udruženja koji se ne mjere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi (ali za koje se zahtijeva objava fer vrijednosti)

Za potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima, kratkoročne uzete kredite, kao i novac i novčane ekvivalente, knjigovodstvena vrijednost predstavlja razumnu aproksimaciju fer vrijednosti.

Upravljanje kapitalom

Upravljanje rizicima

Ciljevi Udruženja pri upravljanju kapitalom su:

- očuvanje svoje sposobnosti da nastavi pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja i
- održavanje optimalne strukture kapitala kako bi se smanjio trošak kapitala.

Događaji nakon datuma izvještajnog perioda

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma izvještajnog perioda i do datuma odobrenja ovih finansijskih izvještaja koji zahtijevaju usklađivanje ili objavljivanje u finansijskim izvještajima.